

TIA I MOŽDANI UDAR	EVIDENTIRANO U ZDRAVSTVENI KARTON				
GODINA:					
Dijagnostika – spec. nalaz (CT ili NMR)					
Pušački status					
Savjet o prestanku pušenja					
Vrijednost krvnog pritiska (upisana)					
Postignuta ciljna vrijednost da/ne ( $\leq 150/90$ mm Hg)					
Vrijednost holesterola (upisana)					
Postignuta ciljnavrijednost da/ne ( $\leq 5$ mmol/l)					
Antitrombocitna ili antikoagulantna terapija					
Vakcinacija protiv gripe u prethodnom razdoblju od 1. septembra do 31. marta					
Savjetovanje o vakcinaciji protiv gripe					

OBRAZAC USVOJEN OD STRANE STRUČNOG VIJEĆA DANA